

SA EXAM PAPERS This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS
SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**

SA EXAM PAPERS
Proudly South African



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2025

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 12.



MAFHUNGO THANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiñwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musu vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nkedzwaho.
- U dzhiela nzhele u ñwala hu re na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhisitara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwigwa zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambe.
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kuthathuvhelwe kwa thoho sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELE

KHETHEKANYO YA A: MAANEA

Kha vha sedze KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u Tola/Maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 10–11.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA/MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
THANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.



KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha siatari la 12.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhalala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

KHA VHA PFESESE:

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitete a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhiewa ntha musu hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musu hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshinwe na tshinwe.



KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)**MBUDZISO YA 1****ADENDAMU**

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse **fhedzi** sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthanda ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

1.1 Ilo duvha ndo vhona zwi shushaho nga nthani ha u funesa mafhungo ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi nivala maanea awe:

- Mulingiwa u nivala nga ha u funesa hawe mafhungo a sa mu kwami e a lutanya vhatu nge ene a a amba.
- A nga di dovha a nivala nga ha khakhathi ye a tangana nayo/didzhenisa khayi nga u amba mafhungo a vhatu.
- Maanea aya u tea u a nivala nga ndila ya u tou anetshelela.
- Fhedzi arali mulingiwa a nivala luinwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a nivala nga lushaka luinwe na luinwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a nivala.

[50]

1.2 Hezwi zwothe zwo disa tshedza kha vutshilo hanga ...

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi nivala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u buletshedza nga ha zwithu zwe zwa disa thuso ye ya ita uri a bevelele.
- Mulingiwa u tea u sumbedza zwithu zwe zwa mu tutuwedza u ita zwivhuya zwa fhedza zwo ita uri avhe na vutshilo havhudi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a nivala nga lushaka luinwe na luinwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a nivala.

[50]



1.3 **Vhudele uvhu vhu nkhubudza zwe khonani yanga a vha e zwone ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄wala nga ha matshilele ane a khou t̄angana nao a mu humbudzaho khonani yawe.
- U tea u sumbedza zwothe zwe khonani yawe a vha a tshi tshilisa zwone nae.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.4 **U dzhena tshikolo tshi re kule na hayani zwi disa dakalo na zwililo ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u t̄alutshedza t̄hoho.
- U tea u n̄wala nga zwivhuya zwa u dzhena tshikolo kule na hayani.
- U tea u dovha hafhu a n̄wala nga ha zwithu zwi si zwavhuḍi zwine zwa ḍiswa nga u dzhena tshikolo tsha kule na hayani.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi ḍivha zwine ene mulingiwa a imela zwone, fhedziha afha ri lavhelela u pfa masia othe.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.5 **Vhutambo ha u pembelela u fhedza ngudo dza matiriki vhu tea u fheliswa?**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u t̄alutshedza t̄hoho iyi a dovha hafhu a sumbedza vhungoho/a hanedza likumedzwa.
- Kha sumbedze nga mbuno dzo dziaho dza sia line a khou ima naḷo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]



1.6 **Dzangalelo langa la u dzhena tshikoloni itshi lo tutulwa nga mitambo ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄wala a tshi sumbedza tshomedzo dza mitambo yo fhambanaho dzine dza wanala afho tshikoloni.
- Mulingiwa u tea u sumbedza zwivhuya zwi d̄iswaho nga tshomedzo idzo.
- Maanea aya u tea u a n̄wala nga nd̄ila ya u tou anetshela.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Fhedzi arali mulingiwa a n̄wala luñwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a n̄ewa, ha n̄ewi ndat̄iso.

[50]

KHA VHA PFESESE: Hu tea u vha na vhutumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

1.7 **Tshifanyiso**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄ea makumedzwa a ananaho na tshifanyiso tshe a nanga.
Tsumbo: **Fulo la mapholisa la u d̄isa vhudziki zwikoloni ...**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza nga ha u gudubwa zwikoloni nga mapholisa.
- Kha sumbedze vhuḍi ho d̄iswaho nga u vha hone ha mapholisa.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.8 **Tshifanyiso**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄ea makumedzwa a ananaho na tshifanyiso tshe a nanga.
Tsumbo: **Ndeme ya muzika kha vhaswa ...**
- Kha sumbedze vhuḍi ha muzika kha vhaswa.
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza nga ha masia othe a vhutshilo a kwamewaho nga muzika/nga ndowetshumo ya muzika.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]



KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

MBUDZISO YA 2

ADENDAMU

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso MBILI kha dzo nekedzwaho. Vhulapfu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhisitara, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Ri lavhelela ndivhadzo na khumbelo ya maduvha kha thohoyatshikolo.
- Diresi mbili (ya muñwali na ya muñwalelwa).
- Diresi ya muñwali i tea u ñwalwa datumu nga vhudalo.
- Diresi ya vhuvhili i thoma nga mufari wa tshiimo sa: 'Thohoyatshikolo'.
- Theshano: Ndaa/Aa
- Thoho ya mafhungo (i tea u ñwalwa nga madanzi kana ya talelwa arali yo ñwalwa nga maledere matuku).
- Mutumbu. Hu tandavhudzwa ndivhadzo khumbelo ya maduvha.
- Nyonesano kana phendelo: Muñwali u ñea muñwalelwa thuthuwedzo.
- Magumo: Muñwali u ñwala dzina/inishiala na tshifani.
- Tsaino ya muñwali.

[25]

2.2 ATHIKILI YA MAGAZINI

Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Athikili iyi i tea u amba nga ha vhaswa vhane vha khou humbela thuso ya masheleni a u thogomela vhaholefhalo vha re afho tshikoloni.
- Thoho i kungaho/i takadzaho.
- Thoho i tevhelwa nga dzina la muñwali.
- Mvulatswinga: Muñwali u divhadza fhungo line a toda u amba lone na thuso ine a khou lavhelela u i wana.
- Mutumbu: Kha hu sumbedzwe thuso ine ya do bveledzwa nga u wana masheleni eneo.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo na zwi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiñwe zwa ndeme zwi tea u ñetshedzwa/buletshedzwa kha athikili.
- Phendelo: Ndi hane mafhungo a vhiniwa hone.

[25]



2.3 MUFHINDULANO

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Ri lavhelela nyambedzano vhukati ha mudzulatshidulo wa vhagudi na mugudi wa gireidi ya 12 ane a sa tode u dzhenela kha ngudonyengedzedzwa afho tshikoloni.
- Thoho kha i vhe ye mulingiwa a randelwa yone nga mbudziso.
- Mvulatswinga: Kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhatu vhavhili.
- Mutumbu: Kha hu netshedzwe nyimele (sinario) hu sa athu u thomiwa u niwalwa. Hu niwaliwe madzina a vhabvumbudzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni u bva kha dzina la muambi/mubvumbudzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe nyambedzano nga u sielisana u bva kha uno muambi u ya kha ula. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni.
- Magumo: A tea u vha a fushaho.

[25]

2.4 IMEILI YA FOMALA

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Imeili i tea u vha ya u humbela u eletshedzwa nga ha ndivho ya u niwala dzibugu khathihi na u humbela u vha muwe wa vhaniwali vhayo.
- Mvulatswinga: Vhubvo, vhuyo na thoho.
Diresi ya imeili ya muthu ane a khou rumela.
Diresi ya imeili ya mutanganedzi (i nga rumelwa muthu muthihi kana vhanzhi).
- Tshibogisi tsha thoho tshi tendela u dzhenisa mutaladzi muthihi wa mafhungothangeli.
- Mutumbu: Mulaedza wa imeili u niwalwa nga vhudalo.
- Phendelo.
- Magumo: Madzina a muwali na tsaino.

[25]

2.5 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Mulingiwa u tea u tana dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he a bebelwa hone, duvha la mabebo khathihi na madzina a vhabebi.
- Pfunzo dza fhasi na dza ntha dze mufu a swikelela.
- Zwa ndeme zwe mufu a swikelela.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u dovha hafhu ya bvisela khagala vhudikumedzeli ha mufu kha u thusa lushaka.
- Tshivhangi tsha lufu, tshifhinga na fhethu he mufu a lovhela hone.
- Zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- Mashaka e mufu a a sia.
- U dzheniswa ha milaedza ya ntilsozwi kholoni u bva kha mu, nz.

[25]



2.6 TSHIPITSHI TSHA FOMALA

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Tshipitshi itshi tshi tea u tutuwedza vhagudi uri vha kone u do shuma nga mafulufulu.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.
Tsumbo: Pfunzo mufari wa zwothe zwavhudi.
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetshelesi nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbizamushumo, Mudzulatshidulo, nz.
- Mvulatswinga: Afha muvhali/muñwali u talutshedza thoho ya mafhungo.
- Mutumbu: Muambi u tasulula mbuno dzawe a dovha a dzi tikedza.
- Luambo, tshitaila, thouni na redzhisitara zwi tee nyimele na vha tangedzaho mafhungo.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhungo awe. [25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 50
MARAGAGUTE: 100



PFESESANI:

- Tshifhinga tshoṁhe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipiḁa zwiṁanu (5) zwiḁulwane zwa ṁalusamaimo.
- Kha khiritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwipiḁa zwa ṁalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipiḁa zwiḁihili: tshipiḁa tsha nṁha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nṁha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ṬOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]

Khirittheria	Zwa nṁhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhuḁati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (Zwo nṁwaliwaho na vhummbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo vhummbulo/ vhuṁpulani/ dzhiela nzhele ndivho, zwa tanganedzaho maḁungo na nyimele MARAGA 30	28–30 -Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzavi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṁṁali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana tshidele lwa tshoṁhe, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo	22–24 -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṁhe na ṁho nahone zwa takadza -Hu na vhuṁanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana tshidele lwa tshoṁhe, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo	16–18 -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhezana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo	10–12 -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha mune -Vhuṁanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhezana zwo teaho	4–6 -Phindulo yo polikaho tshoṁhe -Mihumbulo yo tangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovholohwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
	25–27 -Ndi zwa nṁhesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoṁhetshoṁhe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṁṁali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana tshidele lwa tshoṁhe, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo	19–21 -Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana zwaḁuḁi, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo	13–15 -Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṁṁdzetudze huṁwe vhu khakhisaho muṁoḁo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huṁwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo	7–9 -Phindulo yo anzaho u sa yelana ha maḁungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḁaḁisa -U shaedza vhuṁanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	0–3 -A hu na ndingedzo ya u fiindula ṁho/mbudziso -U polika tshoṁhe na u sa tsha tea lwa tshoṁhe -A zwi na sia nahone zwo vhilangana
Maimo a nṁha	Maimo a fhasi				

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ʘOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)

	14-15	11-12	8-9	5-6	0-3
LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA (LTD) Thouni, redzhisitara na divhaipfi zwo teaḁo tshoḁe tshoḁe ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Luambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshoḁe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vkhakhaki ha girama na mupeleḁo -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakethakheni.	-Thouni, redzhisitara, tshitailla na divhaipfi zwo tea vkhakuma ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswa ndi i nyanyulaho. -Humzhi a hu na vkhakhaki ha girama na mupeleḁo. -Lwo lundwa tshidele vkhakuma .	-Thouni, redzhisitara, tshitailla na divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -U shumiswa ho teaḁo ha luambo u bveledza thalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhisitara, tshitailla na divhaipfi zwo tea zwiḁuku ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shayedzaho vkhakuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisitara, tshitailla na divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafungo na nyimele. -U hoḁefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafungo zwa si tsha konadzea na kathili/ zwa vho konḁa vkhakuma/tshoḁe.	
MARAGA: 15	13	10	7	4	
MATMO a NTHA	-Luambo ndi lwa nthā vkhakuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vkhakhaki ha girama na mupeleḁo. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaḁo, i nyanyulaho -Vkhakhaki vhuḁuku ha girama na mupeleḁo -Zwo lundwa tshidele vkhakuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi ḁi vha na vhuḁudzetudze -Huiwe u shumiswa ha luambo ho teaḁo nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiḁukuḁuku zwi sumbedzaho muvanganoyo wa mafungo/mitala. -Divhaipfi yo hoḁefhala lwa tshoḁe.	
MATMO a HIASI	5	4	3	2	0-1
MARAGA: 5 SHIVHUMBEO (T) Zwiḁalusi zwa tshibveledzwa. Kubveledzwe kwa phara na tshivhumbeco tsha mafungo/mitala.	-Kubveledzele kwa ḁoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakethakheni -Mafungo/mitaladzi, phara zwo fhaḁwa na u lundwa lwa nthesa tshoḁetshoḁe.	- Kubveledzele kwa ḁoho kwo lunzhedzanhaho -Vhudodombedzi ha ḁoho hu pfadzaho -Mafungo/mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubveledzele kwa ḁoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafungo/mitaladzi, phara zwo fhaḁwa lu fushaho -Maanea o ḁi faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	-Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafungo/mitaladzi na phara zwi ḁi vha na vkhakhaki -Fhedzi maanea a tsha ḁi pfala naho hu na vkhakhaki.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaḁo -Mafungo/mitaladzi na phara zwo ḁala vkhakhaki -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.

KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

Khritheria	Zwa nḁhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhuḁati/ho linganelahoyhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) Zwo nḁwaliwaho na mihumbulo Mazwanyo ya mihumbulo na vhumulani U dzhitela nzhele ndivho, vha tanganedzaho maḁhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo	13-15 -Phindulo ndi ya maḁhakhethakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuḁali, yo vhibvaho -Nḁivho yo tanḁavhuwaho tshoḁhe ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhezana -Zwo tanḁavhudzwa lwa tshoḁhe, zwidodombedzwa tshoḁhe, zwiḁodombedzwa tshoḁhe zwi tikedza ḁhoḁ -Tshivhumbeco ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	10-12 -Phindulo ndi yavhuḁi vhuḁuma, i bvukululaho nḁivho yo dziaho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuḁala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhezana -Zwo tanḁavhudzwa lwa tshoḁhe, zwidodombedzwa tshoḁhe zwi tikedza ḁhoḁ -Tshivhumbeco ndi tsho teaho naho hu na vhuḁhakhahi vhuḁuku	7-9 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhuḁuma, i bvukululaho nḁivho yo dziaho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuḁala hone tshoḁhe lini – hu na u polika hunwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoḁhe lini -Zwidodombedzwa zwiḁuku zwi tikedza ḁhoḁ -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeco -ḁhabelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	4-6 -Phindulo ndi ya mutheo/ fhasi, i bvukululaho nḁivhonyana ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika hunwe hu vhonealaho naho o fara vhuḁala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoḁhe lini -Zwidodombedzwa zwiḁuku zwi tikedza ḁhoḁ -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeco -ḁhabelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	0-3 -Phindulo i sumbedza u shaya nḁivho ya zwiḁalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -ḁhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiḁukutuku zwi tikedza ḁhoḁ -A ho ngo tevhezwa milayo yone ya tshivhumbeco tsha tshibveledzwa
MARAGA 15 D/AMBO, TSHITAILA NA ZWIDZUZANYA (LTD) Thouni, redzhisitara, ndivho/u wanyula, tshitaila, vha tanganedzaho maḁhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muniwalo na mupeleḁo	9-10 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa maḁhakhethakheni ndivho, vha tanganedzaho maḁhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatḁwa tshidele -A hu na vhuḁhakhahi	7-8 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoḁhe ndivho, vha tanganedzaho maḁhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatḁwa zwavhuḁi vhuḁuma -Divhaipfi ndi yavhuḁi vhuḁuma -Hunzhi a hu na vhuḁhakhahi	5-6 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoḁhe ndivho, vha tanganedzaho maḁhungo na nyimele -Hu na hunwe vhuḁhakhahi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhuḁhakhahi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	3-4 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiḁuku ndivho, vha tanganedzaho maḁhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhuḁhakhahi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhuḁuma -ḁhalutshedzo yo thithisea	0-2 -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tanganedzaho maḁhungo na nyimele -Zwo dala vhuḁhakhahi nahone zwo tangana -Divhaipfi a i tei ndivho na khatihhi -ḁhalutshedzo yo hoteḁhala tshoḁhe
MARAGA 10					

Vhunc ha khandiso ho vhaledzwa